



National Day of Health & Safety in Mining 2021

RENEWED FOCUS
for our New Normal



MINERALS COUNCIL
SOUTH AFRICA



Khumbul'ekhaya



ELANG HLOKO

Sebaka sa mosebetsi le dikotsi tse ding bophelong di teng mona hara rona

Mosebetsing:



Silicosis



Lerata



TB

Ke etse eng?

Nka mehato ya thibelo

Apara PPE ya hao

Tlaleha maemo a nang le lerole le lerata hahoo

Etsa bonnete ba hore ditaba tsa hao tsa bongaka di na le tlhahisoleseding ya moraorao



Lapeng:



Lefu la tswekere



Kgatello e phahameng ya madi



Kankere

Ke etse eng?

Bona ngaka ya hao haeba o ikutlwa o sa phela hantle

E nwa meriana a hao ya lefu le sa pheko leheng

Letsatsing lena la Naha la Bophelo le Polokeho Merafong, ha re tsepamiseng tlhokomelo ya rona botjha ho etsa dintho tsohle tse nepahetseng ho itshireletsa, le ho sireletsa batho bao re ba ratang.